



FURTHER EDUCATION AND TRAINING PHASE (FET) TSHIVENDA HL SBA AND ORAL EXEMPLAR BOOKLET GRADES 10-12

FOREWORD



The Department of Basic Education has pleasure in releasing a subject exemplar booklet for School Based Assessment (SBA) to assist and guide teachers with the setting and development of standardised SBA tasks and assessment tools. The SBA booklets have been written by teams of subject specialists to assist teachers to adapt teaching and learning methods to improve learner performance and the quality and management of SBA.

The primary purpose of this SBA exemplar booklet is to improve the quality of teaching and assessment (both formal and informal) as well as the learner's process of learning and understanding of the subject content. Assessment of and for learning is an ongoing process that develops from the interaction of teaching, learning and assessment. To improve learner performance, assessment needs to support and drive focused, effective teaching.

School Based Assessment forms an integral part of teaching and learning, its value as a yardstick of effective quality learning and teaching is firmly recognised. Through assessment, the needs of the learner are not only diagnosed for remediation, but it also assists to improve the quality of teaching and learning. The information provided through quality assessment is therefore valuable for teacher planning as part of improving learning outcomes.

Assessment tasks should be designed with care to cover the prescribed content and skills of the subject as well as include the correct range of cognitive demand and levels of difficulty. For fair assessment practice, the teacher must ensure that the learner understands the content and has been exposed to extensive informal assessment opportunities before doing a formal assessment activity.

The exemplar tasks contained in this booklet, developed to the best standard in the subject, is aimed to illustrate best practices in terms of setting formal and informal assessment. Teachers are encouraged to use the exemplar tasks as models to set their own formal and informal assessment activities.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. M. Mweli".

MR HM MWELI
DIRECTOR-GENERAL
DATE: 13/09/2017

Zwi re ngomu

1. Marangaphanda	4
2. Ndivho na zwipikwa.....	4
3. Mishumo ya u Linga	4
4. Mbekanyamushumo ya u Linga (M LT).....	4
5. Maitele a Khwa ^ñ hisaho Vhundeme.....	11
6. Maimo a Kupfesesele.....	13
7. Tsumbo ya MLT na memorandamu	16

1. Marangaphanda

U linga ndi maitele a u kala u swikelelwa ha ndivho, u pfectesa na zwikili ha mugudi.

*A huna tsheo ine vhadededzi vha nga i dzhia ine
ya vha na ndeme khulwane kha zwikhala zwa
vhagudi zwa u guda na kuvhonele kwa vho zwi
tshi elana na theru u fhira u nanga na u sika
mishumo.*

U linga ha Tshikoloni (MLT) hu itwa nga mudededzi tshikoloni nahone ndi u linga ha nyangaredzo; u linga uhu hu linga vhukoni zwi tshi yelana na maimo a u linga.

LT hu nga itea kha zwikhala zwo fhambanaho zwa maitele a u linga, sa zwe zwa talutshedzelisa zwone kha Khethekanyo ya 4 kha Tshitatamennde tsha Kharikhulamu na Pholisi ya u Linga(TPKL) nahone mvelelo dza u linga dzi a rekhodiwa dza dovha dza shuma kha u phasisa kana u nea thanziela mugudi.

Honeha, u linga hu tea u thusa tshifhinga tshothe kha vhugudi na u bvelela ha mugudi. MLT, ngauralo, hu dovha ha nea vhuhanzi nga u wanwa ha ndivho, u pfectesa zwikili zwa mugudi, nahone hu dovha ha shumiswa kha u guda ha mugudi nga u khwathisa na u nea ndeme vhugudi honoho.

2. Ndivho na zwipikwa

Ndivho ya gaidi ndi:

- U nea tsumbo dza mishumo ya maimo a nthia ya u linga ya Gireidi ya 10–12 u itela u maandafhadza vhadededzi kha u setha mishumo ya MLT;
- U nea tsivhudzo vhadededzi kha u setha mishumo ya MLT, na
- U egedza kupfesesele kwa zwi todwaho nga maimo a kupfesesele / khoginithivi kwa mushumo.

3. Mishumo ya u Linga

Mishumo ya u linga ya u Linga ha Tshikoloni (MLT) kha kubugwana u kwu ku katela mishumo ya MLT ya Orala na ya u tou Nwala sa zwine zwa vha zwone kha Mbekanyamushumo ya u Linga ya Tshitatamennde tsha Pholisi ya Kharikhulamu na u Linga (TPKL). Mishumo ya orala angaredza u thetshelesa u itela u pfectesa, tshipitshi tsho lugiselwaho na tshipitshi tshi songo lugiselwaho. Mishumo ya u zwala i katela zwibveledzwa zwa vhusiki/maanea na zwa vhudavhidzani/mariifhi nahone zwi tea u bveledzwa hu tshi khou tevhedzwa maitele a u zwala.

4. Mbekanyamushumo ya u Linga (MLT)

Tshivhalo tsha mishumo ya u linga yafoma la ya tshikoloni ya nyambo dzothe dza tshiofisi ndi fumi. U vuledza tshivhalo tsha fhasisa tsha mishumo vhukati ha nwaha zwi do engedza zwikili na ndivho ya magudiswa nga ndila i fushaho lune zwa do thusa uri vhagudi vha shume zwavhuji tshifhingani tsha milingo.

Mishumo ya fumi kha **Gireidi ya 10–11** i angaredza thesite mbili (themo ya 1 na ya 3) mishumo miña ya orala (themo ya 1 na ya 4, mulingo muthihi wa vhukati ha nwaha (themo ya 2), mushumo muthihi wa jitheretsha (themo ya 2), mushumo muthihi wa maanea (themo ya 1) na mushumo muthihi wa tshibveledzwa tsha vhudavhidzani (themo ya 1). Mishumo ya fumi kha

Gireidi ya 12 i angaredza thesite nthihi (themo ya 1), mishumo miña iya orala (themo ya 1–3) mulingo muthihi wa vhukati ha ñwaha (themo ya 2), mulingo muthihi wa ḥirayala (themo ya 3) mushumo muthihi wa ḥitheretsha (themo ya 2, mushumo muthihi wa maanea (themo ya 1) na mushumo muthihi wa tshibveledzwa tsha vhudavhidzni (themo ya 1).

Mishumo ya oraļa i pimiwa tshileme zwi tshi yelana na 25% ya mishumo yothe ya (MLT) i no do itwa. Mishumo ya u linga ya oraļa yo itwaho vhukati ha ñwaha i vha tshipida tsha u linga ha nga ngomu ha mafheleloni a ñwaha ha Gireidi ya 10–11 na u linga ha mafheleloni a ñwaha ha nnda ha Gireidi ya 12. Mishumo ya orala i vhumba 12,5% ya mabammbiri a mafheleloni a ñwaha (bammbiri ja 4) a Gireidi ya 10–12.

Kha Gireidi ya 10–11 **mishumo ya oraļa** i tea u khunyeledzwa nga awara 5 kha themo ya 1 na ya 3 na nga awara 4 kha themo ya 2 na ya 4. Kha Gireidi ya 12 **mishumo ya oraļa** i tea u khunyeledzwa nga awara 5 kha themo ya 1 naya 4 na nga awara 4 kha themo ya 2 na ya 3. Kha Gireidi ya 10–11 **mishumo ya u ñwala** i tea u khunyeledzwa nga awara dza 20 khatemo ya 1 na 3 na nga awara dza 16 kha themo ya 2 na 4. Kha ireidi ya 12 mishumo **ya u ñwala** i tea u khunyeledzwa nga awara dza 20 kha themo ya 1 na nga awara dza 16 kha themo ya 2 na ya 3.

Mishumo yothe ya u Ñwala i pimiwa tshileme zwi tshi yelana na 25% ya mishumo yothe ya MLT ine ya do itiwa. Nyambo dza Hayani dzi sedzesha kha u Ñwala zwibveledzwa zwa maanea na zwa vhudavhidzani. Maitele a u Ñwala a tea u itiwa kha tshifhinga tshilapfu tsho vhetshelwaho mushumo wonoyo.

Mbekanyamushumo ya u Linga

Mbekanyamushumo ya Gireidi ya 10–11 na ya Gireidi ya 12 i sumbedza tshivhalo na tshaka dza mishumo i teaho u itwa themo nga themo.

Gireidi ya 10-11

The mo ya 1	Mushumo wa 1	Mushumo wa 2	Mushumo wa 3	Mushumo wa 4
	<p>*Orała: U thetshesla u itela u pfesesa (15)/ Tshipitshi tsho lugiselwaho (10) /Tshipitshi tshi so ngo lugiselwaho (15)</p>	<p>U Nwala: (maraga dza 50) Maanea a nganetshel o/a thaluso/a u taṭa khani (Gr. 10) A u vhuisa muhumbulo (reflective)/ disikhesivi /a u taṭa khani (Gr. 11)</p>	<p>U Nwala: (maraga dza 25) Mañwalwa a vhudavhidzani: Marifhi a vhukonani/ fomala(a vhubindudzi)/a khumbelo/a mbilaelo/a khumbelo ya mushumo/vhubin dudzi) /marifhi a fomała na a si a fomała a yaho gurannđani/ kharikhulamu vithae na vhurifhi ha u fhelekedza/ngane avhutshilo/ adzhenda na minetse dza muṭagano/ripoto ya fomała na i si ya fomała/ riviyu/athikili ya gurannđa/athikili ya magazini/ tshipitshi/mufhin dulano/inthaviyu</p>	<p>**Thesite 1: (maraga dza 35) Luambo kha nyimele Tholokanyond ivho Manweledzo Zwivhumbeo, Milayo na Kushumisele kwa Luambo</p>
Tha nganye lo:	10 / 15	50	25	35
The mo	Mushumo wa 5	Mushumo wa 6	Mushumo wa 7	

ya 2			
	**Oraļa: U thetshelesa u itela u pfeſeſa (15) Tſhipitshi tſho lugiselwaho h (10) / Tſhipitshi tſhi ſongo lugiselwaho (15)	Litheretsha: (maraga dza 35) Mbudziso pfufhi (maraga dza 10) Maanea a Litheretsha (maraga dza 25)	Milingo ya vhukati ha ńwaha: (maraga dza 250) Bammbiri ḥa 1 – Luambo kha nyimele (maraga dza 70) Bammbiri ḥa 2 – Litheretsha: (maraga dza 80) Bammbiri ḥa 3 – U Ńwala (Li nga ǵi ńwalwa nga Lambamai/Fulwi) (maraga dza 100)
Tha nga nye lo:	10 / 15	35	250
The mo ya 3	Mushumo wa 8		Mushumo wa 9
	*Oraļa: U thetſhelesa u itela u pfeſeſa (maraga dza 15)/ Tſhipitshi tſho lugiselwaho (maraga dza 10) / Tſhipitshi tſhi ſongo lugiselwaho (maraga dza 15)		Thesite ya 2: (maraga dza 35) Litheretsha: Mbudziso pfufhi (maraga dza 10) Maanea a litheretsha maraga dza (25)
Tha nga nye lo:	10 / 15		35
The mo ya 4	Mushumo wa 10		Mushumo wa 11
	*Oraļa: U thetſhelesa u itela u pfeſeſa (maraga dza 15)/ Tſhipitshi tſho lugiselwaho (maraga dza 10) / Tſhipitshi tſhi so ngo		Milingo ya mafheleloni a ńwaha: (maraga dza 300) Bammbiri ḥa 1 – Luambo kha nyimele (maraga dza 70) Bammbiri ḥa 2 – Litheretsha: (maraga dza 80) Bammbiri ḥa 3 – U Ńwala (maraga dza 100) Ammbiri ḥa 4 – Oraļa (maraga dza 50)

	Iugiselwaho (maraga dza 15)	
Thang anyelo :	10 / 15	300

*Oraļa: Vhagudi vha tea u ita tholokanyonđivho ya u thetshelesa nthihi, zwipitshi zwo lugiselwaho zwivhili na tshipitshi tshi so ngo lugiselwaho tshithihi kha u linga ha fomaļa vhukati ha īwaha.

** Thesite ya 1 i nga ȳi sethiwa ya vha na maraga dza 35 kana, arali dza vha nnzhi, dzi nga ȳi vhuiselwa/khonivethelwa kha maraga dza 35. Musi tholokanyonđivho, manweledzo na zwivhumbeo, milayo na kushumisele kwa luambo zwi tshi nga ȳuļuwedzwa uri zwi sethiwe khathihi, vhadededzi vha tsivhudziwa/ȳuļuwedzwa uri vha dizaine ȳhanganelano ya zwiteňwa zwi sa ththisiho mbetshelwa ya kushumele (mbekanyamushumo ya thesite, zwifhinga zwo vhewaho, nz) zwa tshikolo.

Thesite kha Mbekanyamushumo ya u įlinga i so ngo vha i itwaho nga zwitesite zwiļuku zwo fhambanaho. Thesite īrwe na īrwe i tea u angaredza magudiswa manzhi o fhambanaho; i tea u sethiwa lune ya ȳo dzhia minethe ya 45 –60 nahone i tea u bvisela khagala maimo a khoginithivi o fhambanaho sa zwe zwa sumbedziswa zwone hu tshi itelwa mabammbiri a mulingo.

Gireidi ya 12

Them o ya 1	Mushum o wa 1	Mushum o wa 2	Mushumo wa 3	Mushumo wa 4	Mushumo wa 5
	*Oraļa: U thetshel esa u itela u pfesesa (15)/ Tshipits hi tsho lugiselw aho (10) / tshipitsh i tshi songo lugiselw aho (15)	U Nwala: (maraga dza 25) Maňwalwa a vhudavhidza ni: Marifhi a vhukonani/fo maļa (khumbelo/m bilahelo/ Khumbelo ya mushumo/ vhubindudzi/ marifhi a fomaļa na a si a fomaļa a yaho kha guranndā) kharikhuļamu vithae na vhurifhi ha u fhelekedza/ nganeavhuts hilo/adzhend a na minetse dza muļangano / muvhigo/riviy u ya fomaļa kana i si ya fomaļa/athikil i ya guranndā/ath ikili ya magazini/ tshipitshi/muf hindulano/int haviyu.	U Nwala: (maraga dza 25) Maňwalwa a vhudavhidza ni: Marifhi a vhukonani/fo maļa (khumbelo/m bilahelo/ Khumbelo ya mushumo/ vhubindudzi/ marifhi a fomaļa na a si a fomaļa a yaho kha guranndā) kharikhuļamu vithae na vhurifhi ha u fhelekedza/ nganeavhuts hilo/adzhend a na minetse dza muļangano / muvhigo/riviy u ya fomaļa kana i si ya fomaļa/athikil i ya guranndā/ath ikili ya magazini/ tshipitshi/muf hindulano/int haviyu.	*Oraļa: U thetshel esa u itela u pfesesa (15)/ Tshitshi tsho lugiselwa ho (10) / tshipitshi tshi songo lugiselwa ho (15)	**Thesite 1: (maraga dza 35) Luambo kha nyimele: Tholokanyo nđivho Manweledzo /Samari Zwivhumbe o, Milayo na Kushumisel e kwa Luambo
Thang anyelo :	10 / 15	50	25	10 / 15	35
Them o ya 2	Mushum o wa 6	Mushum o wa 7	Mushumo wa 8		

	Litherets ha: (maraga dza 35) Mbudzis o pfufhi (maraga dza 10) Maanea a litherets ha (maraga dza 25)	**Oraļa: L*Oraļa: U thetshel esa u itela u pfeſeſa (15)/ Tſhitſhi tſho lugiſelw aho (10) / tſhipiſtſh i tſhi ſongo lugiſelw aho (15)	***Milingo ya vhukati ha ḥwaha (maraga dza 250 Bammbiri ḥa 1 – Luambo kha nyimele (70) Bammbiri ḥa 2 – Litheretsha (maraga dza 80) Bammbiri ḥa 3 –U ḥwala (Li nga di ḥwalwa nga Shundunthule / Fulwi) (maraga dza 100) KANA Thesite ya u tou ḥwala
Thang anyelo :	35	10 /15	250
Them o ya 3	Mushumo wa 9		Mushumo wa 10
	* *Oraļa: U thetſheleſa u itela u pfeſeſa (15)/ Tſhitſhi tſho lugiſelwaho (10) / tſhipiſtſhi tſhi ſo ngo lugiſelwaho (15)	***Milingo thangeli/Milingo ya ḥirayaḥa (maraga dza 250) Bammbiri ḥa 1 – Luambo kha nyimele (maraga dza 70) Bammbiri ḥa 2 – Litheretsha (maraga dza 80) Bammbiri ḥa 3 –U ḥwala (Li nga di ḥwalwa nga Thangule/ Khuvumēdzi) (maraga dza 100) KANA Thesite ya u tou ḥwalwa	
Thang anyelo :	10 / 15	250	

*Oraļa: Vhagudi vha tea u ita tholokanyondivho nthihi ya u thetſheleſa u itela u pfeſeſa, zwipitſhi zwivhili zwo lugiſelwaho na tſhipiſtſhi tſhithihi tſhi ſongo lugiſelwaho zwa u linga ha fomaḥa kha ḥwaha.

**Thesite dici nga di sethiwa kha maraga dza 35, arali dici nnnhi, dici tea u vhuiswa (Khonivethelwa) kha maraga dza 35. Musi u ḥanganyiswa ha tholokanyondivho, manweledzo, zwivhumbeo zwa luambo, milayo na kushumisele kwa luambo zwi tſhi nga tsivhudzwa u zwi shumisa, vhadededzi vha ḥutuwedzwa u dizaina ḥhanganelano ya

zwiteńwa zwi yelanaho na tshiimiswa (mbekanyamushumo ya thesite, u avhelwa ha tshifhinga, nz.) tsha tshikolo.

Thesite kha Mbekanyamushumo ya u linga i songo vha yo itwaho nga zwitesite zwiłku zwinzhi. Thesite iñwe na iñwe i tea u katela magudiswa manzhi /o ḥanavhuwaho vhukuma, i tea u sethiwa lune ya ḥo ḥwalwa nga minethe ya 45–60, nahone i tea u angaredza maimo a khoginithivi/kuhumbulele kwo fhambanaho sa zwine zwa itiswa zwone kha mabambiri a milingo.

*** Milingo ya vhukati ha ḥwaha na Milingo thangeli/ḥirayaļa: Kha Gireidi ya 12 muthihi wa mishumo ya Themo ya 2 na/kana Themo ya 3 u tea u vha Mulingo wa ngomu tshikoloni. Kha nyimele ine ha vha ho ḥwaliwa mulingo muthihi fhedzi wa ngomu tshikoloni vhudzuloni ha mivhili kha Gireidi ya 12, muñwe mulingo u tea u imelwa nga thesite mafheleloni a themo (Mushumo wa 8 na wa 10).

5. Maitele a Khwaṭhisēdzo ya Maimo a N̄tha a Mishumo

Khwaṭhisēdzo ya maimo a n̄tha a mishumo ya MLT ndi maitele a pulaniwaho na u lugiselwa zwi itisaho uri mishumo ya MLT i vhe na tshireme, i kholwiseaho, i shumiseaho khathihi na u vha na ndinganyelo na u sa dzhia sia; nga zwenezwo zwa engedza uri tshitshavha tshi vhe na fulufhelo kha MLT. Izwi zwi katela zwothe zwi rangelaho, zwa tshifhingani na zwa nga murahu ha mushumo wa u linga wone uñe, zwi shelaho mulenzhe kha u khwiñisea ha MLT.

Itshi tshibugwana tsho livha kha maitele a u setha mishumo ya MLT ya maimo a n̄tha.

U sethwa ha mishumo

Tsumbandila/Tsivhudzo kha u sethwa ha mishumo ya MLT ya maimo a n̄tha.

- U ñivha kharikhulamu na ḥodea dzayo u itela u ñivha na u pfectesa zwi gudwaho na zwikili zwine zwa ḥo lingwa khazwo.
- U ita uri u linga hu tendele mugudi u sumbedza uri u na ndivho, u pfectesa na zwikili zwi ḥodeaho u itela u swikelela maimo o pimiwaho a lushaka.
- U ita uri nyimele dzi a tendela u shumiswa dza dovha dza pfectesa kha vhagudi vhothe.
- U ita uri maimo a u vhala o teaho a khou shumiswa. Zwishumiswa zwi langaho maimo a u vhala zwi a wanala kha vhunzhi ha nzudzanyo ya maipfi ya sofuthiwee.
- U ita uri hu so ngo vha na tshipiđa tsha u linga tshi re na masiandaitwa a si one kha tshigwada tshikene tsha vhagudi, tsumbo, vhagudi vha re na vhuholefhal.
- U ita uri zwishumiswa zwa nyolo zwothe zwi bvisele khagala kuvhonele ku angaredzaho tshitshavha nahone ku ḥuṭuwedzaho ndinganyelo.
- U dzhieila n̄tha tshifhinga.

Zwidodombedzwa zwa ndeme zwi teaho u dzhielwa n̄tha musi hu tshi khou sethiwa thesite na milingo:

- Luambo lwo shumiswaho kha bammbiri ḥa mbudziso lu songo vha tshithithisi.

- Tshileme tsho ḥewaho kha tshipiда tshikene tsha bammbiri ḥa mbudziso tshi tea u yelana na vhukondi ha mbudziso yeneyo.
- Mbudziso dza u guda ngadzo dzi tea u vha ngonani hone dzi songo itisa uri vhagudi vha humbulele two sethiwaho kha thesite kana mulingo wa vhukuma.
- Zwi ḥodwaho nga maimo a kuhumbulele na kupfesese/khoginithivi kha bammbiri o tea; zwi amba uri huna mbudziso dza vhukondi ha fhasi, ha vhukati na ha n̄ha zwi tshi yelana na kukovhekanye kha pholisi.
- Tshiiimo tsha vhukondi ha mbudziso tshitea u vha teaho mbudziso dzenedzo nahone vhukondi ha mbudziso vhu tea u yelana na gireidi yeneyo.
- Maraga dzo avhelwaho mbudziso iñwe na iñwe dzi tea u yelana na zwine mbudziso kana thesite nga u angaredza ya khou ḥoda.
- Memorandamu u tea u tendela phindulo nnzhi dzo dziaho; zwi hulu hulu kha mbudziso dzo vuleaho lu sa gumi (open-ended questions).
- Tshaka dzo fhambanaho dza mbudziso dzi a shumiswa (Kha hu sedzwe **Anekitscha ya B** hu itela u vhona samari ya tshaka dza mbudziso).

Khwāthisedzo ya maimo a n̄ha a kulingele i thusa u tikedza vhadededzi kha mishumo yavho ya dovha ya fhaṭa vhukoni na vhudzivha kha sisiteme ya pfunzo u itela u pfukisela mvelelo dzavhuđi kha vhana vhatuku na vhaswa. Nga kha u kovhekana, u pfesesa na u shumisa maimo na ndavhelelo, khwāthisedzo ya maimo a n̄ha i thusa kha u alusa maimo na ndavhelelo na vhuimo ha u omelela kha maitele oneone kha vhadededzi vhothe na zwikolo.

Modaresheni ya mishumo

Modaresheni ndi theme ḥi shumiswaho u ḥalusa maitele a swikisaho kha u pfesesa thendelano nga vhanzhi ya maimo na ndavhelelo siani ḥa pfunzo. I dovha ya thusa u ita uri hu sedzwe kha mvelelo dzo teaho dzine dza ḥo thusa vhagudi, uri u guda hu kha vhuimo ho teaho na uri vhagudi vha wana zwikili zwa u guda, zwi tshi katela zwikili zwa u humbula zwa maimo a n̄ha, zwine zwa ḥo thusa vhagudi.

Modaresheni ya mishumo ya MLT, phanda ha musi hu tshi ḥwalisiwa mishumo ya u linga, hu katela vhadededzi, na vhañwe vhoraphurofesheni, sa vhadededzi vhahulwane, ḥohoh dza mihasho kana vhaletshedzi vha dzithero, samusi tshumisano yavhuđi ya vafaramikovhe vhothe avho vho bulwaho kha mishumo ya MLT zwi tshi ḥea tshikhala tshavhuđi tsha u swikelela maimo na ndavhelelo dzi ḥodeaho kha vhagudi vha sa athu u ḥwala milingo yavho.

Modaresheni ya mishumo ya u linga i tea u itwa hu tshi shumiswa khiraitheria dza u pima ndeme dzi tevhelaho:

- mishumo ya u linga i tea u yelana na TPKL;
- mishumo ya u linga na zwishumiswa zwi tea u vha zwa ndeme, zwi sa dzhii sia nahone zwi shumiseaho;
- ndaela dzo ḥewaho dzi yelanaho na mishumo ya u linga dzi khagala;
- zwine vhagudi vha lingwa khazwo zwi tea u tshimbilelana na zwe vha funzwa zwone;
- mishumo ya u linga i so ngo dzhia sia;
- luambo lwo shumiswaho kha mishumo ya u linga lu fanela u vha lu yelanaho na murole wa vhagudi vha no khou lingiwa;na hone

- maimo a kupfesesele/khoginithivi na vhukondi zwine mishumo ya u linga ya khou qisendeka khazwo zwi tshimbilelana na thodzea dza TPKL.

Vhadededzi vhane vha qidzhenisa kha u bveledza maitele a u linga nga u didzhenisa kha nyito dza modaresheni ndi maitele a maimo a ntsha a vhudibveledzi siani ja phurofesheni.

Zwiñwe hafhu ndi zwauri modaresheni i do itea nga murahu ha musi mushumo wa u linga wo no nwaliwa.

6. Maimo a kupfesesele/khoginithivi na vhuleme kha Nyambo

*Mbudziso dzoqhe a dzi itiwi/sikwi u lingana –
mbudziso dzo fhambanaho dzi tqda maimo o
fhambanaho na tshaka dzo fhambanaho dza
kuhumbulele/kupfesesele kwa vhagudi.*

Maimo a khoginithivi

Zwi tqdwoho nga khoginithivi zwa mbudziso ndi lushaka lwa vhuimo ha kuhumbulele/kupfesesele ku tqdeaho kha vhagudi uri vha kone u qidzhenisa kha na u fhindula mbudziso.

- **Mbudziso dza khoginithivi ya ntsha** ndi idzo dzine dza tqda uri mugudi a shumise mafhungo kana ndivho ya zwe a zwi guda, u itela u sika na u tikedza phindulo nga vhuqanzi ho dziaho. Lushaka lwa mbudziso iyi ndi lune tshifhinga tshinzhi lu tendela phindulo i fhiraho nthihi:sa tsumbo, qhalutshedzelo, u saukakanya, qhodisiso, ya khumbulelo yo qisendekaho nga tshibveledzwa/iniferentsi, ya u vhuthanya vhuqanzi ho thalanganaho .
- Mbudziso dza khoginithivi ya fhasi ndi dzi sa kondi. Dzi vhudzisa vhagudi uri vha humbule zwe vha guda kana zwe vha vhala; dzone dzi khagala. Idzi a dzi vhuyi dza tqda u tou humbula vho zwi no pfi nnyi. Mbudziso idzi kanzhi a dzi monamoni, dzi tqda phindulo nthihi, ndi dza u tou vhuisa phindulo yo ralo nahone ndi mbudziso dzine dza kala ndivho fhedzi mbuno na maitele.
- Hu tshi khou shumiswa Barrett's Taxonomy, mbudziso nnzhi dzo fhambanaho dzi do vhudzisa nga ndila ine

Maimo a khoginithivi othe a do shumiswa hu tshi tevhelwa khovhekanyo i tevhelaho:

Maimo a 1 na 2: 40% ya qhanganyelo ya maraga

Vhuimo ha 3: 40% ya qhanganyelo ya maraga


Maimo a 4 na 5: 20% ya qhanganyelo ya maraga

Dzhielani nzhele: Sedzani thebulu afho fhasi.

Barrett's Taxonomy

Vhuimo	Thaluso	Tshaka dza mbudziso
1	Litherala/Khagala (mafhungo a re kha tshibveledzwa)	Tsumbo, Bulani/Topolani...; Itani mutevhe wa ...; Sumbedzani ...; Talusani ...; Anetshelani...
2	U dzudzanyulula (tsenguluso, U vhuthanya kana u dzudzanywa ha mafhungo)	Tsumbo, U nweledza/samaraiza miumbulo mihulwane...; U sumbedza phambano/zwi fanaho ...
3	Iniferensi (u fhindula mafhungo zwo disendeka nga tshenzhemo ya vhuñe)	Tsumbo, U ṭalutshedza muhumbulo muhulwane ...; Ndivho ya muñwali ndi ifhio ...; Ni humbula uri hu ḋo bvelela mini...
4	U saukanya (U wana vhuđi na vhuvhi ha tshitihu)	Tsumbo, Ni vhona u nga ...; Itani tsenguluso-tsatsaladzo ...
5	U takalela (u linga zwi diswaho nga tshibveledzwa)	Tsumbo, Ambani nga ha phindulo yanu —ndi nga mini ni tshi ralo ...; Ambani nga ha kushumisele kwa luambo kwa muñwali ...

Thekhizonomi/Khethekanyo yo sedzuluswaho ya Bloom i sumbedza maimo a khoginithivi o fhambanaho:



Maimo a konjaho

Maimo a kondaho a mbudziso zwi amba u vhukondi zwi tshi yelana na ndila ine mugudi a kona ngayo u fhindula mbudziso. Hu nga ṭaluswa sa u leluwa/sa kondi, u vha vhukati, u itela khaedu, u kondi kana u kondesa.

Ndi mini zwi itisaho uri mbudziso i konje?

Tshithihi kana zwinzhi zwa zwi tevhelaho zwi ḥuṭuwedza maimo a kondaho a two vhuziswaho/magudiswa:

- Magudiswa (thero/khontseputi/mbuno/milayo/(maitele) tsumbo,
 - Magudiswa maswa kanzhi a vha a kondesaho kana magudiswa o gudwaho kha kilasi dza murahu, tsumbo, magudiswa o gudwaho kha gireidi ya 10 a tshi dohololwa kha gireidi ya 11 na ya 12 kanzhi a vha a tshi vho leluwa kha gireidi ya 12.
 - Tshivhalo tsha zwikhala zwi ḥodeaho kana vhulapfu ha phindulo zwi nga ḥuṭuwedza vhukondi.
- Mbudziso dza zwinyanyuli/zwiteňwa.
 - Luambo, tshibveledzwa kana nyimele two shumiswaho zwi nga ḥuṭuwedza vhukondi.
 - U vhala habe hu ḥodeaho kana tshifhinga tshiṭuku tsho vhewaho zwi nga ḥuṭuwedza vhukondi.
- Mushumo (maitele)
 - Mbudziso pfufhi zwi tshi vhambedzwa na phara kana maanea –phindulo dici ḥouaho u ḥwala ho ḥandavhuwaho dici anzela u vha dici kodesaho.
 - Maga/zwikhala two ḥewaho kana u imedza mbudziso dzo ½ewaho - mbudziso dzo ḥanjuavhuwaho dici vha dici kondaho u fhira mbudziso dzo lundwaho dici ngaho, mbudziso dici thusaho vhagudi uri vha wane phindulo.
- Phindulo i lavhelelwaho
 - Tshikimu tsha maraga, memorandamu, tsumbo, zwidodombedzwa zwi ḥodeaho kha memorandamu zwi tshi vhambedzwa na zwidodombedzwa zwi lavhelelwaho kha memorandamu
 - U avhelwa ha maraga

Dzhielani nzhele: Nga ngomu ha vhuimo ha khoginithivi vhuňwe na vhuňwe, hu di vhavho na vhukonji ho fhambanaho na ha vhuňwe.

7. Mishumo ya tsumbo ya MLT na Mimemo

*Nga u wana zwi ṭođiwaho nga khoginithivi ya
mishumo na u dzhiela n̄tha mbonalo dza
mishumo na u dzhiela n̄tha mbonalo dza
mishumo dzine dza dzi ita uri dzi vhe dza maimo
a n̄tha kana a fhasi, muthu u ḋo kona u nanga
mishumo i katelaho vhagudi vhoṭhe.*

*Maimo na kuhumbule kune vhagudi vha
đidzhenisa khazwo ndi zwone zwi langaho zwine
vha do guda zwone*

7.1 Gireidi ya 10 Themo ya 1 - 3

7.2 Gireidi ya 11 Themo ya 1 – 3

7.3 Gireidi ya 12 Themo ya 1 – 3

Mushumo wa 1: Orala: Tholokanyondivho ya u thetshela

U kona u thetshela zwavhuđi ndi tshipija tshihulwane tsha vhudavhidzani kha muňwe na muňwe. Kha vhagudi vhashu, u ita zwithu hu na u thuswa nga dziňwe dza ndila dzavhuđi dza u *khwiniisa tshikili itsi*. *Mugudi a re na tshikili tsha u thetshela tshavhuđi u do kona u dzhenelela nga ndila yavhuđ i kha nyimele dza vhudavhidzani.*

U funza tshikili tsha u thetshela a hu koni u ombedzelwa lwo fhelelaho kilasini ya vhudavhidzani. Kha vhagudi vha Luambo lwa u Engedza lwa u Thoma, u bveledza tshikili tsha thoolokanyondivho ya u thetshela ndi zwa ndeme vhukuma.

Musi ndivho ya u guda kha kilasi ya luambo yo ḥalutshedziwa kha vhagudi, zwi nga vha zwavhuđi hu tshi sedziwa kha zwidodombedzwa zwo khetheaho zwi fanaho na u engedza ḫivhaipfi, ndowendowe dza girama, u thetshela u itela ndivho dzo fhambanaho na zwiňwe zwinzhi. U ḥalutshedza uhu hu re khagala nga mudededzi ha ndivho ya ngudo zwi thusa vhagudi u dovha hafhu vha vha na ndivho dzo khetheaho nga tshifhinga tshiňukułuku. Tsumbo, nga u ḫivhadza vhagudi uri ngudo i ḫo vha i nga ha u ḫea masia, vhagudi vha ḫo mbo ḫi elekanya u isa mihibulo yavho kha ḫivhaipfi i shumiswaho kha u ḫea masia.

Ndi zwa ndeme u omelela kha ngona ya vhułumani na vhudavhidzani kha u funza Tshivenda sa Luambo lwa u Engedza lwa u Thoma. Honeha, ndi zwa ndeme u fhambanya zwo sedzwaho khazwo nga mugudi nga u sedzesha kha zwikili zwi ḫodeaho kha u itisa uri mugudi wa luambo lwa vhuvhili a lu kone. Tholokanyondivho ya u thetshela ndi tshiňwe tsha zwikili zwi ḫodeaho.

Musi hu tshi dizainiwa zwishumiswa zwa ngudo na u zwi isa phanda na u bveledza zwikili zwa u thetshela, vhagudi vha tea u ḫułuwedzwa na u dzula vho ḫułuwedzea. Izwi zwi konadzea zwavhuđi nga u ḫivha u tea ha zwishumiswa zwa u thetshela, thekhiniki dici shumiswaho kilasini ya u funza na u shumisa zwishumiswa zwavhukuma . Tholokanyondivho dza u thetshela n½a dza tsumbo dzo bveledzwa u itela u ni thusa u pfectesesa.

Ndila dici tevhelwaho hu tshi itwa mishumo ya tholokanyondivho ya u thetshela:

- Vhagudi vha ḫewa bammbiri ḫi so ngo ḫwalwaho tshithu.
 - Vhagudi vha tsivhudzwa nga ha lushaka lwa mafhungo ane vha lavhelelwa u a thetshela na u ita uri ndima i no ḫo vhalwa i pfectesee.

- Ndima ya u thetsheleswa ya Gireidi ya 12 i tea u vha henefha kha maipfi a 350 nga vhulapfu.
- Nga tshifhinga tsha u vhala **Iwa u thoma** mudededzi u tea u vhala tshibveledzwa lune vhagudi vha ḋo ḋowela magudiswa. (*Tsivhudzo: Mudededzi a nga ranga u rekhoda ndima; a nga rekhoda mugudi a konaho u vhala a tshi khou vhala ndima.*) Nga tshifhinga itsi vhagudi vha tea u sokou thetshelesa fhedzi vha sa khou ነwala.
- Nga tshifhinga tsha u vhala **Iwa vhuvhili**, tshibveledzwa tshi tea u vhalwa nga luvhilo lwo teaho/doweleaho. Nga tshifhinga tsha u vhala uhu, vhagudi vha nga dzhia notsi dza u thetshelesa.
- Nga murahu ha u vhala ha vhuvhili, vhagudi vha ነnewa mbudziso na tsifhinga tsho lingaho uri vha fhindule nga mafhungo o fhelelaho.
- Tshiñwe tshifhinga mudededzi a nga kha ḋi vhalela vhagudi mbudziso vhone vha fhindulela kha mabammbiri ane vha vha nao.
- U vha na vhuñanzi ha uri mbudziso na ḫhodea dza mbudziso zwi a pfelesiwa nga vhot̄hel.
- Mbudziso dza tholokanyondivho ya u thetshelesa dzi tea u tevhela ḫhodea dza Thekhizonomi ya Barrett.
- Mishumo ya u linga ya fomaña yothe i tea u makiwa nga mudededzi.
- Vhagudi vha tea u vhona mishumo yo makiwaho uri vha kone u guda nga u vhona vhukhakhi he vha vha vho vhu ita. Itsi ndi tshone tshipida tsha ndeme tsha u linga ha tshiofisi/fomethivi.

Mushumo wa 1: Tsumbo ya 1 ya Tholokanyondivho ya u thetshela.

NDAELA KHA MUDEDEDZI:

- U ḥalutshedza vhagudi ndila ine mushumo wa ḥo itiswa zwone.
- U vhalela ki^{1/4}asi tholokanyondivho luthihi. Kha u vhala ha u thoma vhagudi a VHO NGO tendelwa u dzhia notsi. U vhala ndima lwa vhuvhili. **Vhagudi tshifhinga tshino vha a tendelwa u dzhia notsi.**
- U vhala mbudziso nga nthinthi, u nea vhagudi tshifhinga tsho linganaho u fhindula mbudziso. Kana u nea vhagudi bammbiri ja mbudziso vha dovha vha newa tshifhinga tshi linganaho u fhindula mbudziso.
- U humbudza vhagudi uri mupeleto wo khakheaho a u thithisi tshithu.
- U dzhia mushumo wa makiwa ha rekhodiwa na maraga.
- U nea vhagudi tshifhinga tsha u vhona uri vho shuma hani na u dovha vha lulamisa he vha khakha hone.

TSHIBVELEDZWA

Vhufa ndi tsiko ye Gole Musikavhathu a nea dzitshaka uri dzidiphine na u tshila ngaho. Zwa hashu zwi ri ita vhathu. Muthu arali a divha hune a bva hone na hune a ya hone u do hu divha. Kha ri kokomedza zwa mvelo yashu kha vhaswa na vhaaluwa.


Musi puvha ja vhufa li tshi da, kha ri vhone shango lashu li tshi diphina nga u tana mateletele e Nwali ili tamana ngao. Shango lashu lo anda tshaka dzo fhambanaho, hune lushaka lurnwe na lurnwe lwa pembelela vhufa halwo. Nga nwedzi wa vhufa kha ri tane mvelele, zwiliwa, zwishumiswa, fhethu ha vhufa, zwiambaro, mitshino, mitambo, maitele na zwinwe zwinzhi zwa sialala.

Shango ja Afrika Tshipembe jo pfuma kha ili sia. Nga duvha ja vhufa sa Vhavenda ri a tana zwiliwa zwa sialala, u itela uri thangana ya murole i divhe zwa hayo. Hu a bikwa zwidzimba, madovhi, dzithophi, mabovhola, mashonzha na mikusule. Tshaka dza vhuswa dzo fhambanaho na dzone dzi a bikwa: hu tshi vhutete, ho raloha u avhiwa phethwa, mituku ya mavhele, zwisese, zwiruthule na ha makhaha. Zwiliwa izwi zwi na mutakalo u fhiraho mahinyahinya othe a ano mađuvha.

Vhavenja ndi vhathu vhane zwi tshi da kha sia ja vhudimvumvusi vha na zwinzhi. Huna mitshino ya sialala i ngaho zwigombela, malende, zwifasi, madzhukwa, na miňwe minzhi lune u vhala ndi u pfa nungo. Ndi hune wa wana yo tou tanganedzana thovhela, u mupfufhi u si mphire. Afha kha thangana ya murole u wana yo angana, vhaňwe vhe kha ndode, khube, thai, ngano na mahundwane. Naho vha tshi ri mufuvha u lambisa thakha, vhakalaha vha hana u pfa tshikha, ya raloha u bofholana ya makhotho.

Vharema vha divha na zwikolo zwavho zwa sialala, sa musevhetho, domba, mula, vhusha, vhutuka na zwinwevho. Afaha ndi he havha hu tshi gudwa mikhwa, maitele a zwithu, u kondelela na zwinwe zwinzhi. Muswa o fhiraho zwikoloni izwi u vha na tshirunzi na mvumbo yo rombaho. Muthu o fumbaho u vha kule na malwadze manzhi a zwa vhudzekani.

Mahosi dzwingani dzi khwathe, vhufa, mvelele na luambo zwi vhuye hayani. Masingo faranani, ni si laje tshovha ngauri u nala tshau iteli hu u lata. Na sa ralo, matsige o tuwa na zwiombo.



Tholokanyondivho ya u thetshela

Dzina: _____ **Gireidi:** _____

Datumu: _____

Mbudziso

- 1.
- 2.

(U sumbedza maraga dza mbudziso nga mbudziso dzi zwitangeni)

THANGAYELO: 10

Memorandamu

(U sumbedza maraga dza mbudziso nga mbudziso dzi zwitangeni na maimo a khoginithivi zwi tshi ya nga mbudziso, tsumbo, Vhuimo ha 1)

THANGANYELO: 10

Maimo a khoginithivi na maimo a vhukondi:

maraga kha khoginithivi 1 na 2			maraga kha khoginithivi 3			marga kha khoginithivi 4 na 5			Thanganyelo		
4			4			2			10		
Maimo a Fhasi	Maimo a vhukati	Maimo a N̄tha	Maimo a Fhasi	Maimo a vhukati	Maimo a n̄tha	Maimo a Fhasi	Maimo a vhukati	Maimo a n̄tha	Fha si	vhuk ati	n̄/ha

Mishumo ya Themo ya 1

Mushumo wa 2: U ŋwala: Maanea

Tsivhudzo na ndaela zwa mudededzi kha ndila ine maanea a nga funzwa/itiswa zwone.

Vhagudi vha tea u dowela/funzwa tshaka dici tevhelaho dza maanea:

- Maanea a Nganetshelo – u mvumvusa kana u anetshela tshiṭori;
Arali o vha e si Maemu khonani yanga, ndo vha ndi tshi ḫo vha ndi sa tsha vhidzwa kha lino.
- Maanea a Ṭhaluso – u ṭalusa nga ndila yo dziaho;
Dwadze tshifu tshivhangi tsha^{1/4} na ^{1/2}amusi a tshi p̄ivhei, hone ndi dwadze-ue?
- Maanea a Disikhesivi – u ṭaṭa khani u tshi ḫea mbuno dici tikedzaho vhuimo ha masia oṭhe hone wa vhina nga u sumbedza vhuimo hau iwe muṇe;
Zwikambi na zwidzidzivhadzi tshone tshifheṭi tshihulwane tsha vhumatshelo ha vhaswa, honeha vhudifari hone ho salafhi
- Maanea a u Ṭaṭa – u ṭaṭa khani wo ima kha sia ḥihihi u itela u tendisa vhavhali vhau vhupfiwa/kuvhonele kwau kwa zwithu;
Thekhinolodzhi i na zwivhuya zwinzhi zwine ya khou bveledza kha lino, hone vho masiandaitwa a si matuku.
- Maanea a Khumbulelwa – U ḫea vhudipfi ha nyanyuwo yau kana vhudipfi hau kha tshithu tshikene
Ngoho arali hanga vhuya kha^{3/4}hulo ya thambo shango ḫi nga siṇa midzi

Tsivhudzo na ndaela nyangaredzi dza u funza

- U thusa/tsivhudza vhagudi kha ndila ya u nanga ḥohoho yo teaho.
- U ombedzela ndeme ya maitele a u ŋwala. Vhagudi vha tea u thoma nga u pulana vha tshi shumisa ngona ine ya vha fara zwavhuḍi i ngaho, u ita mapwa muhumbulo, u haseledza na vhañwe nga ha ḥohoho, u Ŋwala ho vhofholowaho, nz.
- Vhagudi vha tea u ita mvetomveto. U sumbedza vhagudi ndila ine vha nga dzudzanya ngayo mvetomveto dzavho. Tshibveledzwa tsha u fhedzisela tshi so ngo vha tshi no to uri kokotolo na mvetomveto.
- U humbudza vhagudi nga ha milayo i langaho kuñwalele kwa maanea.
- U kaidza vhagudi kha u ḫidžhenisa kha u ŋwala maanea a sa ḫivhaleiho kana kha u shumisa luambo lu sa ṭanganedzeiho.

Mushumo wa 2: U Nwala: Maanea

Tsumbo ya 1

Maraga dza u
fhedzisa:

50

Dzina: _____ Gireidi: _____

Datumu ya u nekedza: _____

NDAELA:

- Nangani NTHIHi ya t̄hoho dzi tevhelaho ni nwale maanea.
- Vhulapfu ha maanea aŋu vhu tea u vha ha maipfi a 400—450.
- Ni humbule u pulana, u dzudzanya na u vhalulula maanea aŋu. Ni sumbedze zwi khagala pulane yaŋu nahone ni tale mutualadzi khayo ni saathu u nekedza mushumo wanu wa maanea a u fhedzisela.
- Maanea aŋu a do korekiwa zwi tshi yelana na ruburiki ye ya ɖiswa na mushumo wonoyo une na khou tea u nwala nga hawo.
- Neani t̄hoho ya maanea aŋu, arali t̄hoho i so ngo newa.

Thoho

1. Arali o vha e si Maemu khonani yanga, ndo vha ndi tshi do vha ndi sa tsha vhidzwa kha lino
2. Dwadze tshifu tshivhangi tshalo na ɳamusi a tshi ƿivhei, hone ndi dwadze-pe?
3. Zwikambi na zwidzidzivhadzi tshone tshifheti tshihulwane tsha vhumatshelo ha vhaswa, honeha vhudifari hone ho salathi
4. Thekhino^{1/4}odzhi i na zwivhuya zwinzhi zwine ya khou bveledza kha lino, hone vho masiandaitwa a si małku.
5. Ngoho arali hanga vhuva kha^{3/4}hulo ya thambo shango li nga sia midzi
6. ɻwana wa tshidzula huvhuya huvhi hu a vhidza, tikedzani kana ni hanedze likumedzwa ili
5. Sedzani kha tshifanyiso tshi re afho fhasi. Shumisani tshithihi tsha izwo zwifanyiso u nwala maanea aŋu. Hu tea u vha na vhułumani vhu re khagala vhukati ha tshifanyiso na maanea a^{1/2}u.

7.1




Referensi: www.thutong.org.

7.2



7.3



Reference: zwi bva kha www thutong

THANGANYELO: 50

Mushumo wa 2: Tsivhudzo na ndaela zwa u maka

- U shumisa rubiriki ya u maka i re kha adendamu u itela u maka maanea.
- Hu tshi itelwa tsumbo idzi, a hu nga shumiswi tsivhudzo dzi livhanaho na thoho ikene samusi izwo zwi tshi do fhungudza vhusiki.
- Mudededzi u tea u pfecteseta tshi~~talusi~~ tshi~~nwe~~ na tshi~~nwe~~ tshi re kha giridi.
- Kha zwi ~~divhee~~ uri vhagudi vha nga ~~talutshedzela~~ thoho nga ~~ndila~~ i re khagala kana yo dzumbamaho, nga maanda hu tshi shumiswa zwikarusi/ zwinyanyuli zwi vhonalah. ~~T~~halutshedzelo dzo~~the~~ dzi tea u dzhielwa ~~ntha~~ nga ~~ndilai~~ i fanaho.
- Hu tea u vha na vhu~~lumani~~ vhu re khagala vhukati ha tshifanyiso na maanea kha zwi yelanaho na zwi vhonwaho.
- Kha hu vhalwe maanea **Iuthihi** u itela u pfecteseta **zwi re ngomu** hu si na u ~~tutuwedzwa~~ nga zwithu zwi ngaho luambo na tshivhumbeo.
- Kha hu ~~neiwe~~ maraga dza zwi re ngomu dzi linganaho 30, zwi tshi yelana na zwitalusi izwo kha tshigwada tshi fusesaho maanea. Kha hu dzhielwe ~~ntha~~ tshi~~talusi~~ tshi~~nwe~~ na tshi~~nwe~~ kha lushaka lwa maanea. Arali maanea a tshi wela kha lushaka/zwigwada zwi fhiraho tshithihi, kha hu avhelwe maraga zwi tshi yelana na lushaka lune vhuunzhi ha zwitalusi zwa wela khalwo.
- Musi zwi re ngomu kha maanea two tou vha phambana nadzo tsho~~the~~ zwi tshi yelana na thoho, kha hu dzhielwe ~~ntha~~ zwi re ngomu hu avhelwe maraga dzi welaho lushaka lwa vhuimo ha 1 (mugudi a so ngo fanywa o avhelwa maraga dza zero).
- Kha hu vhaliwe maanea lwa vhuvhili hu tshi sumbedzwa vhukhakhi ho~~the~~ ho vhonalah kha luambo, girama, kuvhumbelwe kwa mafhungo, u fha~~a~~ dziphara na tshivhumbeo.
- Kha hu avhelwe maraga dzi swikaho 15 zwi tshi yelana na ~~thaluso~~ kha tshigwada tshi fusesaho luambo lwo shumiswaho kha maanea. Luambo lu katela; mupele~~lo~~, ndongazwiga, kunangele kwa maipfi, thouni, ridzhisitara na kushumisele kwa luambo lwo dzumbamaho.
- Kha hu avhelwe maraga dza tshivhumbeo u swika kha 5 zwi tshi bva kha u lunzhedzana ha tshivhumbeo tsha maanea – mathomo-mutumbu-magumo- andunzhendunzhe ya mafhungo kha dzindima zwi tshi katela na u elela ha mafhungo u bva kha ndima i~~nh~~e u ya kha i tevhelaho, zwidodombedzwa, u ita dziphara na vhulapfu.

Maanea a tsumbo:

Tsumbo ya u fhindula kha tshinyanyuli tsha u vhonwa tsha 2 nomboro 7.2

Mishumo ya Themo ya 1

Mushumo wa 3: U Ñwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani tshilapfu.

Vhagudi vha tea u pfectesa/divhazwivhumbeo zwa tshaka dzothe dza zwibveledzwa zwa vhudavhidzani sa zwe zwa sumbedzisa zwone kha mañwalo a pholisi.

- Marifhi a vhukonani/ fomała :(khumbelo/ mbilahelo/khumbelo ya mishumo/zwa vhubindudzi)
 - Marifhi a fomała na a si a fomała a yaho guranndani
 - Kharikhułam Vithae na vhurifhi ha u fhelekedza khumbelo ya mushumo
 - nganeavhutshilo/adzhenda(agenda) na minetse dza mułangano
 - muvhigo
 - riviyyu
 - athikili ya guranna
 - athikili ya magazini
 - mufhindulano
 - inthaviyu.
 - tshipitshi.
-
- Kha hu gudiswe vhagudi kunangele kwa ḥthohyo teaho.
 - Kha hu ombedzeliwe ndeme ya maitele a u ñwala. Vhagudi vha tea u thoma nga u pulana, vha tshi shumisa ngona ine vha i pfectesa khwiñe, i ne i nga vha mapwa wa muhumbulo, u kovhekana mihumbulo, uñwala ho vhofholowaho, nz.
 - Vhagudi vha tea u ñwala mvetomveto ya u thoma. Kha hu gudiswe vhagudi ndila ya u dzudzanya mvetomveto dzavho. Tshibveledzwa tsha u fhedzisa tshi songo fana kokotolo na mvetomveto.
 - Kha hu humbudzwe vhagudi nga ha tshivhumbeo tshi ḥodeaho kha kukhunyeledzelwe lwa mishumo iyi.
 - Kha hu humbudzwe vhagudi uri mushumo muñwe na muñwe watshibveledzwa tsha vhudavhidzani u tea u vha na thouni naridzhisitara zwo khetheaho zwi tshi bva nga odientsi ye tsha itelwa/lugiselwa yone.
 - Kha hu kaidzwe vhagudi kha u ñwala zwi re ngomu zwi songo teaho kana kha u shumisa luambo lu so ngo teaho.

Mushumo wa 3: U Nwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani

Tsumbo ya 1

Dzina: _____

Gireidi: _____

Maraga dza u
fhedza:

30

Datamu ya u isa/ nekedza: _____

Ndaela

1. Nwalani phindulo nga nthihi ya iñwe na iñwe ya thoho dzi tevhelaho.
2. Zwi re ngomu kha phindulo yanu zwi tea u vha na maipfi a re vhukati ha 120 na 150.
3. Nwalani nomboro na thoho ya tshibveledzwa tshe na nanga, tsumbo ya 1. Vhurifhi ha vhukonani.
4. Ni songo hangwa uri ni tea u tevhedza/sumbedza maga othe kha maitele a u nwala anu. Tshibveledzwa tsha mvetomveto tshi so ngo dzudzanyiwaho a tshi nga tanganedziwi.
5. Ni dzhielese nzhele tshivhumbeo, luambo, ridzhisitara na odientsi.
6. Tshibveledzwa tshañu tshi do makiwa hu tshi shumiswa rubiriki yo neiwaho.

Thoho:

1. Vhurifhi ha vhukonani
2. Inthaviyu
3. Minetse
4. Ripoto ya fomaña
5. Vhurifhi ha Khumbelo ya fomaña

THANGANYELO: 30

Mushumo wa 3: U Nwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani

Tsumbo ya 2

Dzina: _____

Gireidi: _____

Maraga dza u fhedza:

30

Datamu ya u isa/ nekedza: _____

Ndaela

1. Nwalani phindulo nga **nthihi** ya iñwe na iñwe ya ḥoho dzi tevhelaho.
2. Zwi re ngomu kha phindulo yanu zwi tea u vha na maipfi a re vhukati ha 120 na 150.
3. Nwalani nomboro na ḥoho ya tshibveledzwa tshe na nanga, tsumbo ya 1. Vhurifhi ha vhukonani.
4. Ni so ngo hangwa uri ni tea u tevhedza/sumbedza maga othe kha maitele a u nwala anu. Tshibveledzwa tsha mvetomveto tshi songo dzudzanyiwaho a tshi nga ḥanganedziwi.
5. Ni dzhielesa nzhele tshivhumbeo, luambo, ridzhisiṭara na odientsi.
6. Tshibveledzwa tshañu tshi do makiwa hu tshi shumiswa rubiriki yo neiwaho.

Thoho

1. **Vhurifhi ha mbilahelo**
2. **Mufhindulano**
3. **Athikili ya gurannda**
4. **Muvhigo u si wa fomaña**
5. **Tshipitshi**

THANGANYELO: 30

30

Mushumo wa 3: U Nwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani

Tsumbo ya 3

Dzina: _____

Gireidi: _____

Maraga dza u
fhedza:

30

Datumu ya u isa/ nekedza: _____

Ndaela

1. Nwalani phindulo nga **nthihi** ya iñwe na iñwe ya ḥoho dici tevhelaho.
2. Zwi re ngomu kha phindulo yanu zwi tea u vha na maipfi a re vhukati ha 120 na 150.
3. Nwalani nomboro na ḥoho ya tshibveledzwa tshe na nanga, tsumbo ya 1. Vhurifhi ha vhukonani.
4. Ni so ngo hangwa uri ni tea u tevhedza/sumbedza maga oṭhe kha maitele a u ḥwala aṇu. Tshibveledzwa tsha mvetomveto tshi songo dzudzanyiwaho a tshi nga ḥanganedziwi
5. Ni dzhielese nzhele tshivhumbeo, luambo, ridzhisiṭara na odientsi.
6. Tshibveledzwa tshanu tshi do makiwa hu tshi shumiswa rubiriki yo neiwaho.

Thoho

1. **Vhurifhi vhu yaho kha gurannda.**
2. **Athikili ya magazine.**
3. **Riviyu**
4. **Vhurifhi ha ndivhuwo**

THANGANYELO: 30

31

Mushumo wa 3: U Nwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani

Tsumbo ya 4

Dzina: _____

Gireidi: _____

Maraga dza u
fhedza:

30

Datumu ya u isa/nekedza: _____

Ndaela

1. Nwalani phindulo nga **nthihi** ya iñwe na iñwe ya thoho dzi tevhelaho.
2. Zwi re ngomu kha phindulo yañu zwi tea u vha na maipfi a re vhukati ha 120 na 150.
3. Nwalani nomboro na thoho ya tshibveledzwa tshe na nanga, tsumbo ya 1. Vhurifhi ha vhukonani.
4. Ni songo hangwa uri ni tea u tevhedza/sumbedza maga othe kha maitele a u ñwala aña. Maanea a mvetomveto a songo dzudzanyiwaho ha nga tanganedziwi
5. Ni dzhielese nzhele tshivhumbeo, luambo, ridzhisitara na odientsi.
6. Tshibveledzwa tshañu tshi ðo makiwa hu tshi shumiswa rubiriki yo ñeiwaho.

Thoho:

1. Riviyu yabugu/filimu
2. Nganeavhutshilo
3. Vhurifhi ha khumbelo ya mushumo
4. Mufhindulano
5. Vhurifhi ha vhukonani

THANGANYELO: 30

Mushumo wa 3: U Nwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani

Tsumbamashumele zwadzo dza u maka (General Marking Guideline)

- Kha hu shumisiwe rubiriki ya u maka i re kha adendamu.
- Mudededzi u tea u kona u pfectesa iñwe na iñwe ya ḫhaluso kha giridi.
- Kha hu vhaliwe phindulo **luthihi** u itela u pfectesa zwi re ngomu na tshivhumbeo hu si na u ḫuṭuwedzwa nga zwithu zwi ngaho luambo na tshitaela.
- Kha hu avhelwe maraga dza zwi re ngomu u swika kha 18 kha izwo zwiṭalusi kha tshigwada/lushaka lune lwa fusesa phindulo. Kha hu dzhielwe n̄tha tshiṭalusi tshiñwe na tshiñwe kha lushaka/tshigwada. Arali phindulo i tshi wela kha zwigwada zwi fhiraho tshithihi, kha hu avhelwe maraga zwi tshi yelana na lushaka lune zwiṭalusi zwinzhi zwa wela khalwo.
- Rubiriki a i na mbetshelwa ya ndatiiso (u ḫuswa ha maraga kha ḫhanganyelo) i itelwaho vhukhakhi vhu kwamaho tshivhumbeo. Kha zwi humbulwe uri tshivhumbeo ndi iñwe ya dziṭhaluso dza lushaka lwa zwi re ngomu ngauralo a tshi koni u vha tshone tshi tshoṭhe tsho sedzwaho khatsho.
- Musi zwi re ngomu kha maanea zwe **tou vha phambana nadzo tshoṭhe** na ḫoho, kha hu dzhielwe n̄tha zwi re ngomu hu avhelwe maraga dici welaho lushaka lwa vhuimo ha 1 (mugudi a songo fanywa o avhelwa maraga dza zero).
- Kha hu vhaliwe phindulo **Iwa vhuvhili** hu tshi sumbedziwa vhukhakhi hoṭhe ho vthonalaho kha luambo, girama, kuvhumbelwe kwa mafhungo u ita phara/ndima na tshitaila.
- Kha hu avhelwe maraga u swika kha 12 zwi tshi yelana na zwiṭalusi kha tshigwada tshi fusesaho luambo lu shumiswaho kha mushumo tshibveledzwa tsha vhudavhidzani. Luambo lu katela: mupeleṭo, kunangelwe kwa maipfi, thouni, ridzhisitara na tshitaila.

Mushumo wa3: U Nwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani

Tsumbo ya 1 Tsumbamashumela a u maka

Thoho

1. Vhurifhi ha vhukonani

Vhurifhi vhu tea u livhiswa kha khonani.

Thouni na ridzhisiṭara zwa vhurifhi zwi tea u vha zwa fomaļa

Zwiteńwa zwi tevhelaho zwa tshivhumbeo zwi tea u katelwa/dzheniswa:

- Diresi ya murumeli/muňwali
- Datumu
- Ndumeliso/Thešano
- Magumo o teaho
- Dzina ḥa murumeli/muňwali

Zwi re ngomu zwi tea u katela zwidodombedzwa zwa tshiwo/zwiitei.

2. Inthaviyu

Mugudi u tea u sika nyimele. Ndi nnyi ane a khou inthaviyuwiwa?

Inthaviyu i tea u vha vhukati ha muňwali na muđivhalea.

Ridzhisiṭarara na thouni zwa inthaviyu zwi ḥo langiwa nga muthu ane a khou inthaviyuwiwa.

Tshivhumbeo tsha mufhindulano tshi tea u shumiswa.

Zwiteńwa zwi tevhelaho zwa tshivhumbeo zwi tea u katelwa/dzheniswa:

- Dzina ḥa muambi
- Khołoni
- Maipfi a livhaho
- A hu na zwitangi

3. Minetse

Zwiteńwa zweṭhe kha adzhenda zwi tea u ambiwa nga hazwo nga vhudalo.

Zwi re ngomu zwi tea u dzhenisa mafhungo ane a vha na vhushaka vhu vhonalahoh na tshiteńwa tshińwe.

Tshiteńwa tshińwe na tshińwe tshi tea u ambiwa nga hatsho kha phara yatsho nahone dziňhohwana dici nga dici shumisiwa.

Vhagudi a vha lavhelelw i ŋwala minetse dza mułangano wołhe. Phindulo i ḥodeaho l imelela fhedzi tshipida tsho bviswaho kha minetse.

Minetse i tea u ŋwalwa kha tshifhinga tsho fhiraho nahone mawanwa fhedzi ndi one ane a tea u rekhodiwa, hu si nyambedzano yołhe.

4. Muvhigo wa fomała

Muvhigo u tea u vha na ḥoho dzi ngaho:

- U ya kha
- U bva kha
- Thoho
- Datumu
- Mawanwa
- Themendelo
- Tsaino

Thouni na ridzhiṣtara zwa muvhigo zwi tea u vha zwafomała

5. Vhurifhi ha khumbelo

Vhurifhi uvhu vhu tea u livhiswa kha meyara /mulangadorobo.

Thouni na ridzhiṣtara zwa vhurifhi zwi tea u vha zwafomała

Zwiteħwa zwi tevhelaho zwa tshivhumbeo zwi tea u katelwa/dzheniswa:

- Diresi ya murumeli/muñwali.
- Daumu.
- Diresi ya mułanganedzi.
- Ndumeliso/Thešhano.
- Thoho ya mafhungo.
- Magumo o teaho.

Mugudi u tikedza khumbelo ya mudavhi wa u tambela khawo.

THANGANYELO: 30

Mushumo wa 3: U ነwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani

Tsumbo ya 2 Tsumbamashumele ya u maka

Thoho

1. Vhurifhi ha mbilahelo:

Vhurifhi vhu tea u ađiresiwa kha muofisiri wa ha masipala wapo.

Thouni na ridzhisiṭara zwi tea u vha zwa fomaļa

Zwiteńwa zwi tevhelaho zwa tshivhumbeo (zwi tea u katelwa/dzheniswa):

- Diresi ya murumeli/muňwali
- Datumu
- Diresi ya mułanganedzi
- Ndumeliso/Thešhano
- Thoho ya mafhungo
- Magumo o teaho

Mugudi u tea u ḥalutshedza he tshiwo tsha bvelela hone, zwe zwa bvelela na u tsivhudza nga ha ndila ine ya nga shumiswa kha u tandulula thaidzo.

2. Mufhindulano:

Vhagudi vha tea u sika nyimele vha sa athu u ነwala mufhindulano.

Mufhindulano u tea u vha vhukati ha vhabebi, mugudi a songo vha tshipiđa tsha mufhindulano samusi a tshi khou tou thetshelesa o dzumbama.

Ridzhisiṭarara na thouni zwa mufhindulano zwi tea u vha zwi si zwa fomaļa

Tshivhumbeo tshi re thone tsha mufhindulano tshi tea u shumiswa.

Zwiteńwa zwi tevhelaho zwa tshivhumbeo zwi tea u katelwa

- Madzina a vhaambi
- Khołoni
- Maipfi a livhaho/Maambwaita
- A hu na zwidēvhe.

3. Athikili ya gurannda:

Hu nga di vha na thohwana.

Athikili i tea u khethekanywa nga dzindima/phara.

Thouni na ridzhisiṭara zwa athikili zwi tea u yelana na zwi re ngomu.

Zwi tevhelaho zwi tea u katelwa:

Ndima ya marangaphanda i fhindulaho zwi tevhelaho:

nnyi,

mini,

-lini,

ngafhi,

nga mini na

hani.

4. Muvhigo u si wa fomała:

Muvhigo u si wa fomała a u vhuyi wa ḥoda u vha na ḥoho.

Zwi tea u vha khagala uri mugudi u khou ḥwalela nnyi, ndi nnyi ane a khou ḥwala muvhigo, tshiwo tsho itea lini khathihi na u dzhenisa zwidodombedzwa zwa tshiwo.

5. Tshipitshi:

Tshipitshi tshi tea u khethekanywa nga dzindima/phara.

Thouni, luambo zwa tshipitshi zwi tea u vha zwo teaho/linganaho odientsi (vhagudi vha tshikoloni ridzhisiṭara ridzhisiṭara na ḥoho).

Tshipitshi tshi tea u ḥuṭuwedza vhagudi uri vha dzhenelele kha thandela dza tshikoloni.

Hu tea u vha na marangaphanda na magumo zwi re khagala.

THANGANYELO: 30

Mushumo wa 3: U Nwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani

Tsumbo ya 3 Tsumbamashumele ya u maka

Thoho

1. Vhurifhi vhu yaho kha gurannda

Vhurifhi vhu tea u livhiswa kha mudzudzanyi wa gurannda. Thouni na ridzisiṭa zwa vhurifhi zwi tea u vha zwa fomaļa. Zwiterňwa zwi tevhelaho zwa tshivhumbeo zwi tea u katelwa/dzheniswa:

- Diresi ya murumeli
- Datumu
- Diresi ya muṭanganedzi
- Ndumeliso/Thešano
- Ḧtho ya mafhungo
- Magumo o teaho

Vhagudi vha tea u bvisela khagala vhupfiwa havho nga ha n̄dowelo ya u wanala ha zwifuwo mavhengeleni.

2. Athikili ya magazini

Hu tea u vha na ḥtho i kungaho. Athikili i tea u vha kha tshivhumbeo tsha phara. Thouni na ridzhisiṭara zwi tea u yelana na zwi re ngomu kha magazini ya thanga ya murole

3. Riviyu

Riviyu i tea u khethekanywa nga dziphara. Thouni na ridzhisiṭara zwi tea u yelana na zwi re ngomu khathihi na odientsi yo pikiwaho (vhagudi). Riviyu i nga kha di vha mbuya kana mmbi.

Zwidodombedzwa zwi tevhelaho zwi nga dzheniswa:

- Dzina ḥa CD;
- muimbi;
- mubveledzi / ḥebuļu ya rikhodo;
- tsaukanyo yaṇu ya CD.

4. Vhurifhi ha ndivhuwo

Vhurifhi vhu tea u livhiswa kha muthu we a doba tshipatshi/waļethe.

Thouni na ridzhisiṭara ya vhurifhi i ḋo langiwa nga murole wa muthu o dobahō tshipatshi.

Zwiteńwa zwi tevhelaho zwa tshivhumbeo zwi tea u katelwa: (Hu so ngo vha na ndaṭiso arali vhagudi vho shumisa tshivhumbeo tsha vhurifhi hafomaļa)

- Diresi ya murumeli
- Datumu
- Ndumeliso/Thešano
- Magumo o teaho

Mugudi u tea u bvisela khagala ndivhuwo kha muthu a kwameaho.

THANGANYELO: 30

Mushumo wa 3: U Nwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani

Tsumbo ya 3 Tsumbamashumele ya u maka

Thoho:

1. Riviyu ya bugu/filimu

Mugudi u tea u tsireledza tsheo yawe kha mushumo wo ḥekedzwaho.

Zwi tevhelaho zwi tea u katelwa:

- Mbuno dzo teaho, tsumbo, dzina ḥa muñwali na ḥoho/dzina ḥa bugu/mushumo.
- U amba zwiñuku:
 - Lushaka lwa bugu
 - Fhethuvhupo
 - Vhubvumbedzi
 - Tshitaila tsha kuñwalele
 - Nyimele/Mudi
 - Puloto – mafhungo nga u pfufhifhadza
 - Magumo na u fusha hao
 - Tsheo na u pimiwa hayo.

2. Nganeavhutshilo ya mufu

Thouni ya nganeavhutshilo ya mufu i tea u vha yo dzikaho/i vhuvhisaho/i re na vhulondo. Dzina na tshifani zwa mufu zwi tea u buliwa. Tshivhangi tsha lufu tshi nga ñi buliwa. Zwidodombedzwa zwa uri ndi nga mini mufu o vha e muthu wa ndeme tshitshavhani zwi tea u buliwa.

3. Vhurifhi ha u humbela mushumo/ u ḥanganedzwa

Vhurifhi vhu tea u livhiswa kha ḥoho ya tshikolo.

Thouni na ridzhisiñara zwa vhurifhi zwi tea u vha zwa fomla

Zwidodombedzwa zwi tevhelaho zwi tea u katelwa/dzheniswa:

- Diresi ya muñwali/murumeli
- Datumu
- Diresi ya muñganedzi
- Ndumeliso/Thešano

- Ḧoho ya mafhungo
- Magumo o teaho

Mugudi u tea u ḥalutshedza uri ndi nga mini e ene muthu o teesaho kha poswo iyo nahone u tea u dzhenisa zwidodombedzwa zwoṭhe zwi ḥodeaho.

4. Mufhindulano

Vhagudi vha tea u sika nyimele vha sa athu u ḥwala mufhindulano wavho.

Mufhindulano u tea u vha vhukati ha dzikhonani mbili.

Thouni na ridzhisiṭara zwa mufhindulano zwi ḥo vha zwi si zwa fomaļa

Tshivhumbeo tshi re tshone tsha mufhindulano tshi tea u shumiswa.

Zwiteńwa zwi tevhelaho zwa tshivhumbeo zwi tea u katelwa/dzheniswa:

- Madzina a vhaambi
- Khołoni
- Maipfi a livhaho/Maambwa-ita
- A hu na zwidevhe .

5. Vhurifhi ha vhukonani

Vhurifhi vhu tea u livhiswa/Diresiwa kha khonani.

Thouni na ridzhisiṭara zwa vhurifhi zwi tea u vha zwi si zwa fomaļa.

Zwiteńwa zwi tevhelaho zwa tshivhumbeo zwi tea u katelwa/dzheniswa:

- Diresi ya muñwali/murumeli
- Datumu
- Ndumeliso/Thešano
- Magumo o teaho
- Dzina ḥa muñwali/murumeli

Zwi re ngomu zwi tea u dzhenisa zwidodombedzwa zwo teaho.

THANGANYELO: 30

Tsumbo ya Mushumo wa Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani Tshilapfu

Riviyu ya Vhengele ja Zwiliwa:

African Cusine Restuarant

- Vhengele i ¼l ¼l wanala ngei poroboni ya Johannesburg kha mu½we molo muswa u no pfi Mall of the South. Ndi ¼iżwe ¼a mavhengele a vhupi vhukuma hafha kha hoyu molo. U naka ha ¼o hu ri l ja u vhone. ·o ¾amiwa nga zwifanyiso na zwivhoni dzimbondoni.

Vhengele i ¼l ¼l rengisa zwi¼iiwa zwa vharema vha fhano Afrika Tshipembe. Zwi¼iiwa zwi ngaho magulu, makwanja a khuhu na a kholomo. Miroho midala na mashonzha zwi bikwa henefha. Vhunzhi ha khasi¾ama dzi jaħo kha i¼l vhengele ndi dza vharema vha muno. Fhedzi ho no vha na vha dziżwe tshaka dza vhatshena dzi vħonalaho dzi tshi takalela u ¼a zwi¼iiwa izwi.

Vhashumi vha i¼l vhengele ndi vha tshaka dzo fhambanaho dza vharema. U wana hu mupfufhi u si mphire vha tshi ralo u gagamisa zwi¼wa vha tshi isa kha dzi khasi¾ama. Zwi¼iiwa izwi zwi jaħfa lu sa vhuiħo fhano, zwo bikwa tshidele lune na muno wo lungwa lwo tou linanelaho. Tshitaela tsha mabikele avho ndi tsha vhupi vhukuma. Vhabiki na vhone vha dzula zwifha¾uwo zwo takala u sumbedza uri mushumo wavho vha a u takalela vhukuma. Tshipikwa tsha vho tshi hulwanwe i¾ali ndi u takadza khasi¾ama dzavho

Mu½we na mu½we o vhuyaho a dalela vhengele i¼l ¼a zwi¼iiwa u imba luimbo lwa uri i¾li ali ha athu u vhuya a ¼a zwi¼iiwa zwi jaħfah sa izwo. Zwifanyiso zwo vhewaho kha luvhondo ndi zwa sialala dza tshaka dzo fhambanaho dza vharema. Hu na madomba, tshizulu, tshitswana na tshitsonga. Musi u nga ngomu u pfa na mudi i ja tshirema tsha hashu. Mitengo na yone i ja farea vhukuma. Nga rannda dza fu¾ahanu muthu u kha ja kona u renga phulethi ja vhuswa na nyamunaithi.

U ja hanga u dalela vhengele i¼l zwo nnyita uri ndi humbule u thoma vho bindu ¼a zwi¼iiwa zwa tshirema ngeno dziporoboni khulwane. Vhahashu kha ri jaħsekele mishumo nga u thoma mabindu a zwi¼iiwa zwa tshirema uri na vha bva nnja vha jaikande vho nga zwi¼iiwa zwa hashu.

Musengulusi: Rudzani Tshivhase.

Mishumo ya Themo ya 2

Mushumo wa 5: Orala: U vhalela n̄tha ho lugiselwaho

Tsumbamashumele na ndaela zwa mudededzi kha u itisa mushumo wa u vhala

Kha hu shumiswe tshifhinga tshinzhi khau lugisela vhagudi u d̄idzhenisa kha khethekanyo niyi ya mushumo. Hu na khonadzeo khulwane ya uri vhagudi vhoṭhe vha wane maraga dzavhuđi kha khethekanyo iyi samusi vhe na tshikhala tshavhuđi tsha u dilugisela hu tshe na tshifhinga.

Kha hu ombedzelwe ndeme ya u nanga nga vhuronwane ndima ya u vhala. Zwi tea u vha kha vhuimo ha Gireidi ya 12, naho zwi sa tou vha zwithu zwi kondesaho mugudi u zwi langa. I tea u vha ndima i ḥuṭulaho dzangalelo ḥa mugudi. I do leludzela vhagudi uri vha vhale zwavhuđi. I tea u vha ndima yo lapfaho lwo linganelaho u itela uri mudededzi a do kona u dzhia tsheo yavhuđi/u linga zwavhuđi.

Hu tea u vha na vhuṭanzi vhu re khagala ha ndugiselo. Mugudi u tea u vha o wana ḥhalutshedzo na kubulelwē zwoṭhe zwa maipfi kha ndima.

Kha hu ḥuṭuwedzwe vhagudi u khwaṭhisēdza ḥhalutshedzo ya maipfi nga kha thouni, kubvisele kwa ipfi, tshikhala, kutshimbidzele kwa maṭo, kuimele na ngafhadzo.

Vha nga d̄itama u engedza khaseledzo yavho ya u linga nga u vhudzisa vhaguadi mbudziso kha ndima nga murahu ha musi u vhla ho lugiselwaho ho no fhera.

Hu songo kombetshedzwa vhagudi vha re na makakamelō kana vhuňwe vhuleme siani ḥa u amba, u vhala phanda ha kilasi arali vha si nga si kone u ita izwi. Kha vha tendelwe u vhala vhe vhoṭhe na mudededzi nga tshifhinga tsho tou dzudzanyelwaho zwenezwo.

Kha hu shumiswe giridi i re kha andendamu u linga u vhala ho lugiselwaho. Kha hu ambiwe nga ha giridi na vhagudi u itela uri vha d̄ivhe uri vha khou ya u lingwa nga ha mini.

Mushumo wa 5: Orala U vhala ho lugiselwaho

Datumu ya u isa/ ḥekedza: _____

Kha hu lugiswe tshibveledzwa tsha u vhala u itela u linga ha orala. U vhala hanu hu tea u vha na vhulapfu ha minethe mivhili u ya miraru. Kha hu tevhelwe ndaela nga vhuronwane:

- Kha hu dzhiwi tshifhinga u nanga ndima yo teaho ine na nga diphina nga u i vhala.
- I vhaleleni mbiluni ni tshi khou ita uri ni ɖowele kana u pfectesa zwi re ngomu khayo.
- U bva afho ni i vhalele nt̄ha lunzhi. Musi ni tshivhona uri ni vho kona u i vhala, i vhaleni ni phanda ha tshivhoni hune na vha na vhułanzi uri ni khou ɖivhona no ɖisedza musi ni tshi khou vhala. Arali na ita izwi, zwi amba uri ni do kona u sedza odientsi yanu tshifhinga tshinzhi musi ni tshi khou vhala.
- Ni nga kha di ɬoda u vhalela odientsi i zwi takalelaho u itela u ita ndowendowe.
- Ni do tea u bvisela ipfi Janu nnda nahone ni tshi khou vhala nga muelelo wavhuđi.
- Kuimele na kutshimbidzele kwa mađo kha zwi dzulele u vha zwavhuđi musi ni tshi khou vhala.
- Ɖigudiseni u buła maipfi othe nga ndila yavhuđi.
- Ni humbule uri ni do tea u fhindula mbudziso dzi no do vhudziswa kha zwe na vhala.

THANGANYELO: 10

Ndima ya tsumbo ya u vhala:

NDIMA YA TSUMBO YA 1

TSHIBVELEDZWA

Referetsi

Bugu dzo randelwaho

NDIMA YA TSUMBO YA 2

TSHIBVELEDZWA

Referetsi

Bugu dzo randelwaho

Mishumo ya Themo ya 2

Mushumo wa 6: Orala: Tshipitshi tsho Lugiselwaho

Tsumbamashumele na ndaela zwa mudededzi kha u itisa mishumo ya zwipitshi zwo lugiselwaho

Zwipitshi zwi tea itiwa kha nyimele ya tshenzhemo ya vhutshilo ha vhukuma. Izwi zwi amba u nanga magudiswa ane na a pfesesa kana zwithu zwine na qibadekanya nazwo kana zwine zwa wanala kha zwine a zwi elekanya.

Mugudi u tea:

1. U sumbedza vhutanzi ha u pulana.
2. U shumisa zwikili zwa vhudavhidzani khwathisedzo kana u awela na u tshimbidza ma^{to}.
3. U shumisa mathomo na magumo zwavhu^di.
4. U bveledza mbuno nga ndila i lunnnzhedzanaho nahone yo teaho.
5. U fhindula mbudziso kha zwo ombiwaho.

Kha hu tu^{tu}wedzwe vhagudi uri vha humbule nga ha zwine zwa vha takadza uri vha nange thoho yo teaho.

Kha vha dowele u pulana. Maitele avhu^di ndi a u thoma u pulana ngomu ki^lasini nga murahu ha u ambiwa nga ha thoho. Kha hu ombedzelwe zwine mathomo avhu^di ita kana a kwasha tshipitshi. Kha hu tendelwe vhagudi vha tshi kovhekana mihumbulu nga ha dziⁿwe khonadzeo. Kha hu vhonwe uri magumo na one a vha o pulaniwaho. Kha hu iledzwe magumo “a no sokou dibvelelela”. Kha hu humbudziwe vhagudi uri magumo ndi tshithu tsha mafheleledzo tshine vhamaki/vhakoreki vha tshi pfa musi vha sa athu u humbula nga ha u fha maraga.

Musi u pulana ho swika magumoni, nahone tshipitshi tsho lapfa lwo linganaho, kha vha ite uri vhagudi vhavho vhothe vha nwala/pfukisela zwipitshi zwavho kha dzigara^{ta} (makhadibogisi a nga gerwa a vha zwigara^{ta} zwa thofunde-i^{na} u itela izwi.) Vha tea u vha vhudza uri vha thoda tshipitshi tshi tshi vha tsha vhulapfu vhungafhani. Kha vha tu^{tu}wedze vhagudi vhavho u ita ndowe-ndowe ya zwine vha do amba zwone. Kha vha ambiwe navho nga ha u tshimbidza ma^{to}, muelelo na u ita vha tshi awela. Kha vha humbudzwe uri ndi zwa ndeme u humbula uri vha khou davhidzana na odientsi na uri vha dzhiele ntha zwine vhudavhidzani ha ita kha odientsi!

Rubiriki ya tshipitshi tsho lugiswaho i nga wanala kha adendamu. Musi vhagudi vha saathu thoma u ita ndugiselo ndi zwa ndeme mudededzi a tshi fhedza tshifhinga tshinzhi a tshi khou ḥalutshedza nga ha rubiriki u itela uri vhagudi vha ḥivhe ui vha ḥo lingiwa hani.

Kha hu katelwe khonadzeo nnzhi vhukuma kha u pulana ha mudededzi u itela uri vhagudi vha ite ndowe-ndowe kha zwikili zwa u amba nga u angaredza.

Mushumo wa 6: Orala: Tshipitshi tsho Lugiselwaho

Datumu ya u isa/nekedza: _____

Ndaela

- U lugisa tshipitshi u itela u lingwa ha orala.
 - U nekedza ha orala hu tea u vha ha vhulapfu ha minethe mivhili u ya kha miraru.
 - Kha hu tevhelwe ndaela nga vhuronwane.
-
- Kha hu itwe ḥođisiso yo fhelelaho kha ḥoho ye na nanga.
 - Kha hu kuvhanganyiwe na u vhekanya zwibveledzwa (zwifanyiso, phositara, khathuni kana tshiñwe na tshiñwe tsha zwishumiswa zwa u pfiwa na u vhonwa). Kha hu ḥaniwe kana u amba/shumisa izwi musi hu tshi khou itwa tshipitshi.
 - Kha hu ḥwalwe tshipitshi tshine, musi tshi tshi khou ambiwa nga luvhilo lwo linganelaho, tshi fhedza minethe miraru zwayo. Vhalelani n̄ha ndima ye na nanga yone khonani yañu ane a ño kona u ni thusa kha kubulele na muelelo zwi re zwone.
 - Ni dzhiele n̄ha tshifhinga kha tshipitshi tshañu.
 - Vhonani uri mudededzi u khou tevhela tshipitshi tshañu hu si na vhuleme.
 - Musi no fushea nga vhulapfu ha tshipitshi tshañu na nga mafhungo ane na vha nao, itani garaña ngeletshedzi. Garaña ngeletshedzi ndi notsi ḥukhu dza inwi muñe dzine na ño dzi shumisa musi ni tshi khou ita tshipitshi tshañu. Garaña ngeletshedzi dzavhuđi dzi fara fhedzi mbuno kha tshipitshi tshañu dzine dza ño ni eletshedza mafhungo a ndeme musi ni tshi khou nekedza tshipitshi tshañu. Nomborani garaña ngeletshedzi dzañu u itela uri ni ño nekedza tshipitshi tshañu nga ndila i tevhekanaho.
 - Maraga dzi ño avhelawa zwi tshi yelana na mushumo muhulwane wa nzudzanyo na u pulana we wa itwa u ñibviselaho khagala zwenezwo hu tshi khou nekedzwa tshipitshi.
 - Kha hu ḥoliwe/sedzwe ruburiki ya u maka ine ya ño shumiswa hu tshi makiwa tshipitshi tsho lugiselwaho. Nga ñuvha įanu įa u lingwa ha orala ivhani na vhuñanzi uri ni na zwi tevhelaho: khophi ya tshipitshi tshañu tsha u fhedzisa; zwishumiswa zwa u vhonwa na garaña dza ngeletshedzi zwañu.

Mishumo ya Themo ya 3

Mushumo wa 9: U ንwala: Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani Zwipfufhi

Vhagudi vha tea u ደivha tshaka dzothe dza zwivhumbeo zwa zwibveledzwa zwa vhudavhudzani sa zwe zwa ታlūsīswa/randeliswā zwone kha mañwalo a pholisi.

- Khungedzelo
 - U ንwala kha dayari
 - Phosigaraña
 - Garaña dza u ramba
 - U ደadza fomo
 - U laedza fhethu
 - U እnea ndaela
 - Fulaya
 - Phositara
 - Imeiji
-
- Kha vha thusē vhagudi uri vha nga naga hani ታhōho yavhuđi.
 - Kha hu ombedzeliwe ndeme ya maitele a u ንwala. Vhagudi vha tea u thoma nga u pulana, vha tshi shumisa ngona ine vha i pfectesa, i ngaho sa mapa wa muhumbulo, u kovhekana mihumbulo, u ንwala ho vhofholowaho, n.z. Vhagudi vha fanela u thoma nga u pulana, vha tshi shumisa ngona dzine vha dici pfectesa khwiñe.
 - Vhagudi vha tea u ንwala mveto-mveto ya u thoma. Vhagudi kha vha thusiwe kha u dzudzanya mveto-mveto dzavho. Tshibveledzwa tsha u fhedzisa tshi tea u sa fana na mveto-mveto.
 - Kha hu humbudzwe vhagudi nga ha tshivhumbeo tshi ታodeaho kha kufhedzisele kwa mishumo iyi
 - Kha hu humbudzwe vhagudi uri muñwe na muñwe mushumo wa tshibveledzwa tsha vhudavhidzani u shumisa thouni na ridzhisiñara zwo khetheaho zwi tshi yelana na odientsi ye wa livhiswa khayo.
 - Kha hu kaidzwe vhagudi kha u ንwala zwi re ngomu zwi so ngo teaho kana u shumisa luambo lu so ngo teaho.

Mushumo wa 9: U Nwala: Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Zwipfufh

Tsumbo ya 1

Dzina: _____

Gireidi: _____

Maraga dza u
fhedza:

20

Datumu ya u isa/nekedza: _____

Ndaela

1. Nwalani phindulo nga iñwe ya nthihi ya ḥoho dici tevhelaho.
2. Zwi re ngomu kha phindulo yanu zwi tea u vha maipfi a vhukati ha 80 na 100.
3. Nwalani nomboro ya ḥoho ya tshibveledzwa tshe na nanga, tsumbo, 1. Khungedzelo.
4. Ni humbule uri ni tea u sumbedza maga oṭhe a maitele a u nwala. Tshibveledzwa tsha mveo-mveto tshi songo dzudzanywaho a tshi nga ṭanganedzwi.
5. Dzhielesani n̄ha tshivhumbeo, luambo, ridzhisitara na odientsi.
6. Tshibveledzwa tshaṇu tshi ḥo ḥolwa/korekwa hu tshi khou shumiswa ruburiki yo ḥewaho.

Thoho

1. **Khungedzelo**
2. **U nwala kha dayari**
3. **Ndaela**
4. **Fuļaya**

THANGANYELO: 20

Tsumbo ya 2

Dzina: _____

Gireidi: _____

20

Datamu ya u isa/nekedza: _____

Ndaela

1. Nwalani phindulo nga iñwe ya nthihi ya thoho dzi tevhelaho.
2. Zwi re ngomu kha phindulo yañu zwi tea u vha maipfi a vhukati ha 80 na 100.
3. Nwalani nomboro ya thoho ya tshibveledzwa tshe na nanga, tsumbo, 1. Khungedzelo.
4. Ni humbule uri ni tea u sumbedza maga oþhe a maitele a u ñwala. Tshibveledzwa tsha mvetomveto tshi so ngo dzudzanywaho a tshi nga þanganedzwi.
5. Dzhielesani nþha tshivhumbeo, luambo, ridzhisiþara na odientsi.
6. Tshibveledzwa tshañu tshi ðo þolwa/korekwa hu tshi khou shumiswa ruburiki yo ñewaho.

Thoho

1. Phositara
2. U sumbedza vhuyo
3. Imeili
4. Thambo
5. Phosigaraþa

THANGANYELO: 20

Zwo nambatedzwaho:

Mushumo wa 9: U Nwala: Tshibveledzwa Tshipfufhi tsha Vhudavhidzani

Memorandamu wa u Maka/Koreka

- Kha hu shumiswe ruburiki ya u maka i re kha adendamu.
- Mudededzi u tea u pfectesa zwiṭalusi kha giridi.
- Kha hu vhalive phindulo **Iuthihi** u itela u pfectesa zwi re ngomu na tshivhumbeo hu si na u ḫuṭuwedzwa nga zwithu zwi ngaho luambo na tshivhumbeo.
- Kha hu avhelwe maraga dza zwi re ngomu u swika kha 18 kha izwo zwiṭalusi kha tshigwada/lushaka lune lwa teesa phindulo. Kha hu dzhielwe n̄tha tshiṭalusi tshiñwe na tshiñwe kha lushaka/tshigwada. Arali phindulo i tshi wela kha zwigwada zwi fhiraho tshithihi, kha hu avhelwe maraga zwi tshi yelana na lushaka lune zwiṭalusi zwinzhi zwa wela khalwo.
- Rubiriki a i na mbetshelwa ya ndaṭiso (u ḫuswa ha maraga kha ḫhanganyelo) i itelwaho vhukhakhi vhu kwamaho tshivhumbeo. Kha zwi humbulwe uri tshivhumbeo ndi iñwe ya dzīthaluso dza lushaka lwa zwi re ngomu ngauralo a tshi koni u vha thone tshi tshoṭhe tsho sedzwaho khatsho.
- Musi zwi re ngomu kha tshibveledzwa zwo **tou vha phambana nadzo tshoṭhe** na ḫohoko, kha hu dzhielwe n̄tha zwi re ngomu hu avhelwe maraga dici welaho kha lushaka lwa vhuimo ha 1 (mugudi a songo fanywa o avhelwa maraga dza zero).
- Kha hu vhalive phindulo **Iwa vhuvhili** hu tshi sumbedziwa vhukhakhi hoṭhe ho vthonalaho kha luambo, girama, kuvhumbelwe kwa mafhungo u ita phara/ndima na tshitaila.
- Kha hu avhelwe maraga u swika kha 8 zwi tshi yelana na zwiṭalusi kha tshigwada tshi fusesaho luambo lu shumiswaho kha mushumo wa tshibveledzwa tsha vhudavhidzani. Luambo lu katela: mupeleṭo, kunangelwe kwa maipfi, thouni, ridzhisiṭara na tshitaila.

Mushumo wa 9: U Nwala: Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani Tshipfufhi

Tsumbo ya 1 Memorandamu wa u maka/koreka

Thoho

1. Khungedzelo

Khungedzelo i tea u katela/dzhenisa zwidodombedzwa zwa zwibveledzwa kana tshumelo i re na vhushaka na tshifanyiso. Luambo, thouni na ridzhisiṭara zwi nga vha zwi si zwa fomaļa.

Khungedzelo i tea u kwengweledza/ fhembeledza vhathu uri vha renge zwibveledzwa kana vha shumise tshumelo. (Luambo lwa u kwengweledza/fhembeledza na mafurase a ḥokonyaho zwi tea u shumiswa.)

Zwithu zw tevhelaho zwi tea u katelwa/dzheniswa:

- Ṭhaluso ya tshibveledzwa/tshumelo
- Dzina ḥa tshibveledzwa
- Siłogeni
- Tshiwanala ngafhi/Tshi wanala hani
- Mutengo

A hu na maraga dzi no avhelwa u sumbedza zwifanyiso.

2. Dayari

Zwo ንwaliwaho zwi tea u thoma nga datumu. Vhagudi vha tea u shumisa thouni, tshitaila na ridzhisiṭara zwo teaho. Mihumbulo i tevhelaho I tea u sedziwa/ambiwa nga hayo:

- Mugudi u tea u amba nga ha tshenzhemo/tshiwo kha vhutshilo ha mubvumbedzwa kana kha mutambi a ḥanaho mubvumbedzwa.
- Vhuđipfi na mudi zwine tshenzhemo iyi ya karusa kha mubvumbedzwa kana mutambi.

DZHIELANI NZHELE: Zwo ንwalwaho kha dayari a zwi tei u tou vha mafhungo o fhelelaho.

3. Ndaela

Ndaela dzi tea u ንwalwa dza vha khagala.

Zwidodombedzwa zwi tea u ḥewa na u dzudzanywa zwi tshi yelana na ndila dzine zwithu zwa do itiswa zwone.

Kha hu dzheniswe zwidodombedza zwe^{the} u bva kha uri tshibogisi tsha mulaedza tsho wanala ngafhi na kuthaiphelwe na kurumelwe kwa mafhungo/mulaedza.

DZHIELANI NZHELE: Zwi ñwalwaho kha dayari a zwi tei u tou vha mafhungo o fhelelaho.

4. Fulaya

Fulaya i tea u tutuwedza vharengi u da vha renga fenitshara.

Zwi tevhelaho zwi tea u dzheniswa:

- Thoho
- Zwithu zwine zwa khou rengisa
- Ndi lini nahone ndi ngafhi hune zwithu zwa do rengisa hone
- Muthu a kwamiwaho.

A hu na maraga dzine dza do avhelwa kha u sumbedza zwifanyiso/khwathisedzo.

THANGANYELO: 20

Tsumbo

VHENGELE ·A QUEENS PARK ·I KHOU VULA 'HOHOYA, DOU

Khushumusi yo swika, khushumusi yo vha swikela vhukati ha ^zwaha. Vhahashu khushumusi $\frac{1}{4}$ i po ja luvhili kha ^zwaha. Vhathu ro pfa zwililo zwavho.

Zwe ra vha ri tshi khou zwi lila zwe sendela. Mafhungo a takadzaho a siano. Vhengele $\frac{1}{4}$ ashu $\frac{1}{4}$ i funeswaho $\frac{1}{4}$ a Queens Park $\frac{1}{4}$ o vhandamela. Li po vula μ oroboni ya Thohoyan μ ou. Vhengele $\frac{1}{4}$ i khou vula $\frac{1}{4}$ ina zwipeshala zwi mangadzaho. Thundu dzo $\frac{3}{4}$ he vha po dzi wana nga hafu ya mutengo wo μ oweleaho

Tuvha $\frac{1}{4}$ a u vula: 30 Khubvumedzi 2017

Tshifhinga: 09h00 u swika 21h00. Vharengi vha fu $\frac{3}{4}$ hanu vha u thoma vhanne vha po vha vho renga zwithu zwa mutngo wa u lingana kana u fhira R1000 vha po newa lu $\frac{3}{4}$ ingo thendeleki lwa mahala.

Mushumo wa 9: U Nwala: Tshibveledzwa Tshipfufhi tsha Vhudavhidzani

Tsumbo ya 2 Memorandamu wa u maka/koreka

Thoho

1. Phositara:

Phositara i tea u ṭuṭuwedza vhatu u dalela Egipita.

- Zwi tevhelaho zwi tea u dzheniswa:
 - o Ḧoho/Silogeni.
 - o Zwi itisaho uri hu dalelwe Egipita.
 - o Zwikungi
 - o Zwidodombedzwa zwa vhuṭumani.

DZHIELANI NZHELE: A hu na maraga dzi no avhelalwa kha u sumbedza zwifanyiso/khwat̄hisedzo.

2. U sumba vhuyo :

Sia kana fhethu hune ha khou new hu tea u vha u bva Grand Royal Hotel u ya Ciaro Towers, u bva afho u ya Midan Tharir Town Square na Egyptian Museum.

Vhagudi vha tea u shumisa madzina a zwiṭaraṭa na zwiimiswa zwi wanalaho ndilani ya u ya heneffo he vha nanga.

Hu nga kha ḥi vha na ndila dzo vhalaho u ya afho fhethu hu takadzaho ho nangiwaho.

3. Imeili (Email):

Diressi ya muṭanganedzi wa imeili i tea u buliwa.

Ḥoho ya imeili

Thod̄isiso/U vhudzisa nga ha vhudzulo na zwi takadzaho Egipita

Vhagudi vha tea u amba datumu dza u swika, u huma na tshivhalo tsha vhatu vhane vha ḥo ḥoda vhudzulo.

Dzina ja murumeli na zwidodombedzwa zwa vhuṭumani

Thambo:

Thambo i tea u livhiswa kha dzikhonani na muṭa.

Thouni na ridzhisiṭara zwa thambo zwi tea u vha zwi si zwa fomaļa.

Zwidodombedzwa zwa ndeme zwa vhuṭambo zwi tea u dzheniswa (tsumbo, datumu, tshifhinga, fhethu na zwidodombedzwa zwa RSVP).

4. Phosigaraṭa:

Luambo, (zwi tshi katela theshano na magumo) zwi tea u vha zwa fomaļanyana samusi vhagudi vha tshi khou davhidzana na mudededzi.

Mafhundo o fhelelaho ha ḥodei.

Zwi re ngomu zwi tea u vha zwipfufhi hone zwe hwala mafhundo a ndeme.

THANGANYELO: 20

KHONIFERENTSE YA LIFHASI YA TSIVHUDZO NGA HA DZWADZE HA VHULWADZE HA SWIGIRI

VHADZUDZANYI: TSHIGWADA TSHA TREATMENT ACTION CAMPAIN NA MUHASHO WA MUTAKALO

FHETHU: FNB STADIUM

DUVHA: 16 NYENDAVHUSIKU 2017

THERO: Masiandaitwa a vhulwadze ha swigiri

**Vhaambi: Dr van der Wat (Parklane clinic)
Muphurofesa NE Pholi (University of Johannesburg.)**

Khoniferentsi iyi i po dzenelwa nga vhatu vho fhambanaho na vhane khou bva kha mashango a SADEC.

PHANDA NGA MUTAKALO WA VHUDI PHANDA!!!

Tsumbo. Mushumo wa Tshibveledzwa Tshipfufhi

U ንwala dayari

Musumbuluwo, 12 Fulwi 2017

Thinandavha ¼ithannga ¼i ofhiwaho nga nnyi na nnyi afha tshikoloni tsha hashu ¼o mboji mmbidzela ngei thoi ¼ethe dza vhatukana nga tshifhinga tsha bureki. Ndi tshi swika ¼a ri ndi fanela u ¼i nekedza tshelede yo ¾he ine nda vha nayo i ¼o juvha. Ndi tshe ndo ima ¼a mbo ūi ri kha n ½e nga mula ¾la waa! Nda mboji bvisa tschede yothe nga u ¾avhanya nda ¼i fha.

Tshe ¼a amba ndi u ri ‘wa tou zwi minyu wo fa’

·avhu ¾anu 21 Fulawna 2017

Maitele ayo o ya phanua lu swikaho mi ¼wedzi mivhili, ngoho he ¼ia dukana ndi a ¼il vhenga. Hezwi zwe ita uri ndi fhelelwe nga dzangalelo ¼a tshikolo.

29 Fulwana 2017

Khonani yanga o mbo ūi hwelela mafhungo aya kha ¾ohoho ya tshikolo, dukana ¼i ¼a mbo ūi pandelwa

222 Struben Street, Pretoria, 0001
Private Bag X895, Pretoria, 0001, South Africa
Tel: 012 357 3000 • Fax: 012 323 0601

Private Bag X9035, Cape Town, 8000, South Africa
Tel: 021 486 7000 • Fax: 021 461 8110
Call Centre: 0800 202 933

ISBN 978-1-4315-3093-9

Department of Basic Education

 www.education.gov.za

 www.twitter.com/dbe_sa

 www.facebook.com/BasicEd